

AVI PRO REO

SAMO ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU

Aktivna supstanca:

1 doza (0,2 ml) sadrži najmanje:

$10^{4.0}$ TCID₅₀ * živog atenuiranog REO virusa, soj 1133

Sistem uzgoja: SPF pileći embionalni fibroblast

*TCID- infektivna doza kulture tkiva

Ekscipijensi:

Vakcina: dikalijumhidrogen fosfat, kalijumhidrogen fosfat, saharoza, natrijum L-glutamate, govedi albumin, medium 199, obrano mlijeko u prahu.

Rastvor: dikalijum hidrogen fosfat, kalijum hidrogen fosfat, saharoza, natrijum L glutamate, laktoalbumin hidrolizat

Terapijski oblik: Liofilizat za pripremu injekcione suspenzije za kokoši (piliće)

Ciljane vrste: Pilići

Indikacije: Imunizacija pilića protiv virusnog artritisa/tenosinovitisa.

Početak imuniteta: 14 dana.

Trajanje imuniteta kod pilića: prisustvo neutralizirajućeg antitijela traje najmanje 6 sedmica.

Stoga, preporučuje se booster inokulacija sa inaktiviranom vakcinom u intervalima od 5-9 sedmica za životinje iz rasplodnih jata i nesilice, kako bi se osigurao imunitet kroz period uzgoja i nesjenja.

Kontraindikacije:

Ne vakcinisati klinički bolesne ili oslabljene ptice.

Neželjena dejstva:

Nisu poznata. Ukoliko se nakon vakcinacije utvrde sporedna djelovanja – nuspojave, kod vakcinisanih životinja (naročito ona koja nisu navedena u uputstvu uz pakovanje) odmah obavijestite vašeg veterinara.

Doziranje za svaku vrstu životinje, vrsta i trajanje upotrebe:

Trebala bi se davati jedna doza (= 0.2ml) vakcine po ptici.

Za intramuskularnu ili subkutanu injekciju nakon resuspenzije liofilizata i rastvarača.

Rekonstitucija vakcine: Direktno prije početka vakcinacije, liofilizat se resuspenzira u dostavljenom rastvaraču AviPro Diluject (200ml/1000 doza). Rastvarač bi trebalo zagrijati na sobnu temperaturu od + 20° do + 25 °C. Nakon temeljitog mješanja (izbjegavati stvaranje pjene) vakcina je spremna za upotrebu i mora biti iskorištena unutar 2 sata.

Tokom vakcinacije preporučuje se održavanje ravnomjerne distribucije mješanjem vakcinalne suspenzije (npr. sa magnetnom mješalicom)

Sve do sada, infekcije REO virusom su uglavnom rezultirale bolešću kod roditelja i brojlera, uglavnom u tovu. U pojedinačnim slučajevima, zabilježene su kliničke promjene stanja nesilica.

Generalna šema vakcinacije ne može se utvrditi iz razloga što vrijeme prve vakcinacije i intervalislijedećih vakcinacija zavise od različitih faktora, kao što su trenutna epidemiološka situacija, vrsti nastambi, daljnjim vakcinacijama kao i zdravstvenom stanje ptica.

Primarna imunizacija se postiže administracijom AviPro REO tokom prve sedmice života.

Booster vakcinacija bi trebala biti izvršena sa odgovarajućom inaktiviranom vakcinom. Svakoj ptici se injicira 0,2 ml pripremljene vakcine, subkutano ili intramuskularno.

Moguća šeme za vakcinaciju za uzgoj i nosilje:

1 vakcinacija: 1 sedmica života sa AviPro REO

2 vakcinacija: 5-9 sedmica života sa inaktiviranom vakcinom

3 vakcinacija: 2-4 sedmica prije početka perioda nešenja sa inaktiviranom vakcinom.

Posebna upozorenja:

Mogu se vakcinisati samo zdrave životinje.

Napomena:

Vakcina je efektivna samo protiv virusnog artritisa odnosno tenosinovitisa. Zaštita se ne stvara protiv bakterijskih infekcija kao npr. stafilokoka ili mikoplazme

Posebna upozorenja za način upotrebe:

-Rastvor vakcine spremljen za upotrebu zaštititi od direktnog sunčevog svjetla i zagrijavanja iznad 25°C

-Iskoristiti cijeli sadržaj otvorene bočice odjednom.

-Trebalo bi pripremiti samo onu količinu vakcine koja se može dati u roku od 2 sata.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti) ukoliko je potrebno

Predoziranje je bez posljedica, dok smanjena doza vakcine može dovesti do nedovoljnog stvaranju imuniteta.

Karenca: 0 dana

Inkompatibilnost:

Ne mješati sa drugim vakcinama, imunološkim i veterinarsko medicinskim proizvodima

Korištenje tokom gravidnosti, laktacije ili nesjenja:

Ne vakcinisati ptice koje su u periodu nesjenja

Interakcija sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodim:

Nisu poznate.

Nema informacija o međusobnoj kompatibilnosti ove vakcine sa drugima. Stoga, sigurnost i efikasnost korištenja ove vakcine sa drugima (koje se daju ili istoga dana ili u drugo vrijeme) nije pokazana.

Specijalna upozorenja za čuvanje i skladištenje:

Rok trajanja proizvoda kako je zapakovan za prodaju : 24 mjeseca na temperaturi 2 do 8°C .

Rok trajanja nakon rastvaranja i rekonstitucije prema uputama: 2 sata na sobnoj temperaturi.

Držati van doseg djece.

Zaštititi od direktnog djelovanja sunčevih zraka. Ne zamrzavati.

Rastvor AviPro DILUJECT bi trebalo držati na temperaturi ispod 25°C i zaštititi od smrzavanja.

Pripremite samo količinu vakcine koja bi se trebala utrošiti u roku od 2 sata

Ne koristite vakcinu i rastvor ukoliko je istekao rok naznačen na naljepnici.

Specijalna upozorenja za osobe koje rukuju proizvodom:

Živa virusna vakcina. Trebalo bi izbjeći svaku kontaminaciju prskanjem ili proljevanjem.

Virus je apatogen za ljude, no ipak se moraju poštivati mjere opreza sa korištenjem proizvoda.

Nakon rukovanja vakcinom oprati i dezinficirati ruke.

Ako se desi slučajno samoinjiciranje, odmah potražite savjet liječnika i pokažite uputstvo iz pakovanja ili etiketu proizvoda.

Specijalna upozorenja za neupotrebene veterinarske proizvode ili otpadni materijal:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen u skladu sa propisanom procedurom na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Sl.novine FBiH“ br.33/03)

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-863/18 J.B; od 26. 06. 2018. godine

Rok upotrebe: Otisnut na ambalaži

Način izdavanja: Na recept.

ATCvet Code: QI01AD10

Pakovanje: 1x1000+ diluent, 10x1000 doza + diluent

Sterilni diluent Avipro Diluject se isporučuje u jedinicama od 200ml u plastičnoj bočici.

Bočica je zatvorena sa gumenim čepom i aluminijskom kapicom koja se skida.

Proizvođač: Lohmann Animal Health GmbH, 27472 Cuxaven, Njemačka

Zastupnik : Bosna Vet doo, Goraždanska 36a, 72000 Zenica tel: 032/423-196; fax: 032/423-194